

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Građana Siniša Kecić

Pregled stanja ljudskih prava u opštini Pribanj

Počevu istraživačima Fonda za humanitarno pravo Beograd i Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda tokom 1993 godine, opština Pribanj je označena kao prostor gdje su najviše kršena osnovna ljudска prava i slobode u cijeloj BiH. SRJ. Između najvećih prostor Kosova, pored Prijedora, Pribanj je u vijek i manom devet godina malazi u istoj poziciji.

Kao multietnička jedinica sa 31% bošnjačkog stanovništva u 1991-oj godini, procenat mlađeg bošnjačkog stanovništva je u 2002-oj sveden na oko 17%. Ovoj odnos je proizведен na činjenici da su tokom poslednjih devet godina bilo Bošnjacima primjenjivane strahovite mafije reprezije od strane bivšeg tropskog režima, koje su poprimile fra obilježje genocida. U danos u 2002-oj godini, Bošnjaci su u svim segmentima života, gredani drugog reda. Sljedeće činjenice su ilustrativan način potvrđuju toku poziciju.

Razbijeni lica

Pribanj je jedina opština u Šibeniku u kojoj su gradani etnoegzisticki u okviru iste opštine. Uz četiri mjesne zajednice ili iz 20 sela prema Bašni i Hercegovini, tokom 1992.-1993 godine progmanio je oko 2000 Bošnjaka, četiri lica bošnjačke nacionalnosti su ubijena. Tri lica su ubijena u selu Kukurovici, i jedno u Šiprovici. Kidnapovan je u četiri slučaja, ukupno 20 lica, od kojih su dva lica gredani Bašni i Hercegovine, koji su se zatekli u bolesničkoj pasteli u pribajanskom domu zdravlja. U petoj ofunici u Štipevici, sedam kilometara od centra grada, kidnapovan je još 19 lica bošnjačke nacionalnosti koji su bili gredani iz drugih feničkih gradova. Spaseno je 59 porodi-

dičnih kuća čiji su vlasnici Bošnjaci, tih kuća je opštečeno
i onemogućeno za upotrebu. Tugom je čiji su vlasnici prognači.
Bošnjaci su u najvećem broju slučajeva opustovljena, no imajući u misli
šumne bespravno eksploatitene a počinioči ovih radnji su
izkušeno komšije Srbi i Crnogore.

Najveći broj prognačenih iz ovih selo je napušten zemlju
i nastanio je u zemljama Zapadne Evrope ili u izbjeglištvu
Kampanija u Turskoj. Problemom resefentih lica u Priboju
bavile su se razne domaće i međunarodne organizacije koje su bavele
funkciju provisara, kao i političke stranke. Pastroje različiti izvor
o broju prognačenih lica iz pribajskih selo. Predsjednik savezne
opštine Pribor Milorad Popović u svom prvom predsjedničkom izveštaju
srbijski od 13. januara 1993 godine navedi cifru od 1500 lica
bošnjačke nacionalnosti koji su morala da napuste svoje domove,
ali u izjavni listu „Borba“ od 25. avgusta iste godine ponosi
cifru od 2500 lica. Specijalni izvještajac Generalne savezne
četvrti o žudčevim provinama Elizabeth Zem u svom izlagajući na 51. zasjedanju
Generalne savezne skupštine u novembru 1996. godine navedi cifru
od 3000 lica. Međutim najistupniji je izvor o broju resefentih
lica u Priboru je istraživanje Šandrovčkog odbora za zaštitu
funkcionalne slobode, koji je u 1996-oj godini objavio
publikaciju: „DOSSIER - Prijenos u Pribor“ u kojoj su navedeni
imeva imenica domaćinstava sa brojem članova porodice
međuim selo iz kojeg su prognačeni. Ova publikacija

Premda ovom istraživanju broj resefentih lica je 2000, što
se može uzeti kao tačan podatak.

Broj resefentih lica se iz godine u godinu menjava, jer
država nije činila mesta da olakša vjekov položaj, već je predu-
zimala i publiticne mjeru za vjekovo iseljavanje van granica
opštine i države. U Priboru se red prijatefa i redom
do 2002 godine zadržalo 96 porodica sa 217 članova,
međutim krajem 2001 i početkom 2002 godine zadržani
je povratak nekoliko porodica iz Turske, jer im je u

međuvremenu istekla važnost lica i dokumenta a shrađeni
su u svom aktualnom režimu odlučile su da se vrati.

Potodice raseferili lica, uključujući i poređice kriminaliziranih
gradjana Bošnjaka su od 1992. godine izložene krišćanima
svih vjedava osnovnih ljudskih prava i sloboda. Počev od
ugroženosti prava na život, ovim licima su ugrožena prava na
slobodu kretanja, prava na postojanje lične imovine, pravo na
zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu i humanitarnu pomoć.

Društva Srbija i SRJ nikada nisu priznale bilo kakav pravni
status ~~pre~~ vojne kategorije programika. Ilustrativan je su
pokazatelj o statusu ovih lica izjave Ibrahima Kaltakovića

iz Kukurovića, povratnika iz Turske, koji je obratio Povjereni-
štu Komesarstva za izbjeglice Republike Srbije u Priboru
i Opštinskom odboru Crvenog krsta gdje mu je rečeno da
nema pravo na bilo kakvu pomoć i Ramu Hufosoviću fikatu
iz Kukurovića, koji je na ~~svrhu~~ fikatu sa opštinskim
microsoftom u januaru 2002. godine, oprilideno mu je
zelišće referenti lica rečes da država više nudi ~~savjet~~
o životinjama nego o programima Bošnjaca iz Pribora.

Obeshrabruje i odnos novih vlasti u Srbiji i novog državnog
Srbije i Crne Gore prema raseferim licima u Priboru, jer
~~tejed~~ on nije promijenjen u odnosu na bivši režim spavača.

U Jul-a, Nema nikakvih opisljivih naznaka da država ima
naučenja da postupi po članku 13 Ustava Republike Srbije
po kojem su: „gradjani jednaki u pravima i dužnostima i
imaju jednaku zaštitu pred državom i drugim organima bez
obzira na rasu, pol, redoslijed, jezik, nacionalnu pripadnost,
~~i~~ vjeroispovijest, političko i drugo uverenje.“

Rasefene lice nemaju nikakvu garantiju od strane državnih
organova da će u svoju povratku na svoja domovina
biti poštovano njihovo pravo na život i slobodu, jer
država nikada nije sprovele bilo kakvu istražnju i poči-
nenju brojnim zločinima nad Bošnjacima ili ako je
bilo istraže ona je vršena ~~bez~~ bez emisije

javnosti. Ni u jednom slučaju državni organi javnosti nisu saopštili Vladičevu počinjocu zločina.

Evanđelica politika i postupci bivše vlasti u fabiji u Srbiji nije bila u skladu sa obvezama po međunarodnom i unutrašnjem pravu, jer se proglašla menadežnom za istočnu zločinu u Priboru, tretirajući ih kao incidente na teritoriji Republike Srpske za koje su odgovorne nelegalne i paramilitarne jedinice bosanskih Srba. Na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine dogodile su se duže ofoice Bačićevu i Mićiću i Štrpcima, dok su se svi ostali zločini dogodili na teritoriji feničkog odnosa SRJ.

Početna istraživanja Sandačkog odbora, najveći broj kršenja federalnih prava u Priboru i okolini Pribora potvrdili su pripadnike Vojske Jugoslavije, srpske policije, lokalni Srbi i srpski dobrovoljci iz Srbije koji su se borili na strani bosanskih Srba što dokazuje i slučaj Nebojša Remićevićevo, koji je u Srbiji a učestvovao je u ofoci Bačićeva u Štrpcima u neposrednoj blizini Pribora.

Bezbjednost kao jedan od stabova na kojima se razvija demokratska prava smatra čak ni temelje na kojim se rasefena lica započela novi život na svojim egzistencijama jer ni nova vlast oličena u demokratizmu smogao odnosno DOS-n, za godinu i po dana nije predvezela vrijedan korak koji bi programima omogućio povratak u svoje domove i na svoja imanja. U tom pogledu odnos novih vlasti prema raseferim lica ne je potpuno istočutan sa vlastitim politikom koju su zastupali SDS i JU.

Raseferen lica ~~prinudno do se obrazuju~~ su dovedeni u poziciju ~~da~~ egzistencionalne zavisnosti od humanitarnih organizacija. Izvjesni mali u mogućnost povratka u svoje sela ponovo, re UNHCR, koji je 1996 godine

5

Svojstvo stajje na terenu i sačinio plan projekat o pružanju određenih vredova povećiši kao što su popravke kuća, obnova kućnih potpovršina, pojavljivanje uleta, sjenuarskih kulturnih masevaka stoke i sl. Projekat je iz nepoznatih razloga pretrpio fiksiju jer je jedini korak bio bitne interverenije na šest kuća u sjeverini u koje su se vlasnici vlasnici vratili. Na početku 2002-e godine ponovo je aktiviran projekt UNHCR-a, koji je pretvorio popravku 13 kuća u selu Kukurovići, ali UNHCR čiji je predstavnik Mirko Gutešić, još uvijek nije pratio uverjive dokaze da će ovaj projekt biti i realizovan. Jedini korak, ~~koji je dugogodišnja raspoloženja~~ u pravcu stvaranja mleta za povratak raseljenih lica učinile su lokalne komunalne i Novom Pazaru, sjeoci i Tuzlju u kojima je na vlasti kraljež "histički Sandžak". Izgradnjom nove i popravkom stope treće pute u selu Kukurovići u profeciji 2001 godine, a završetak ovih radova je planiran u 2002-oj godini.

Refleksija lica u Pribiju, su još uvijek najsusprudniji kategorija građana u državi. Usta Republike Srbije i savezna vlada su definitivno upoznate sa ovim stanjem, ali još uvijek nisu pokazale nujnost da problem riješi u skladu sa pozitivnim zakonima. Sustavni odbor uz ovaj Izvještaj objavljuje i prilog sa spiskom ~~vlasnika~~ imena vlasnika kuća ~~koji~~ u opštini Pribanj koje su spoljni i opšćinske.

(U nastavku ovog fekta otkucati priloženi fajlak)

Od oko 770

KADROVI



Od oko 770 lica sa višom i vitakom fizionom spomenutim u privredi i u upravljanju Pribnjem u 1991-oj godini njih oko 300 ili oko 40% su bili kedovi bošnjačke nacionalnosti. Nakon međunarodnog raspisa kroz

Osmdesetih godina, ~~nađe~~ primjena je diskriminacija
kadrova na nacionalnu osnovu.

Kao rezultat desetogodišnje discriminacije u Priboru su evidentna
samo tri slučaja da su direktori preduzeća ili društveni istraživači
bošnjaci. Dvojica od njih imaju nješovite brakove ~~za vrijeme~~ pripadajućeg
društvenog partija. Kao zastupajući interesu bivše ili fokusne vlasti.

U Priboru nije zabilježen slučaj da je neko dobio otok
ili je proglašen tehnološkim visokom zatočenjem nacionalne priredno-
sti. U praktici je na otvoren način izvršeno čistka kadrova
bošnjačke nacionalnosti uz primjenu Zakona o radu i radnim
odnosima ili pravdanjem kriterijuma bezbjednosne potrebnosti.

Činjenično staje se da u 2002.-oj godini u Opštinskoj
upravi samo jedno lice radi na inkovidećem radnom mjestu.

U sudstvu je tako sedam sudaca Bošnjak. U javnom
tuzilaštu nema Bošnjaka. U Policiji su dva Bošnjaka.

U prosjeku su tri profesora, a kod sedam osnovnih i
srednjih škola na teritoriji opštine Pribor, nema više od
lica bošnjačke nacionalnosti na inkovidećem radnom mjestu.

U Domu zdravlja, od ukupno 200 zaposlenih, broj Bošnjaka
ne prelazi 5% - od 11 lekara specijalista u 1992.-oj godini
tada je nema ni jedan. U Fabriki automobila Pribor (FAP)
u 1992.-oj godini do uvođenja ~~zakona~~ ekonomskih sankcija
međunarodne zajednice, bilo je zaposleno 1400 radnika
od kojih su preko 2000 ili više preko 40% bili Bošnjaci.

Sa ovim procentom su bili zastupljeni i kadrovi bošnjačke
nacionalnosti. Evnino sa krajem 2001.-e godine u FAP-u
je bilo zaposleno 2900 radnika. Poslije prestrukture
preduzeća 1160 radnika je proglašeno tehnološkim visokom.

Od 1720 radnika, sa kojim brojem je FAP započeo 2002.-ju
poslovnu godinu, 6,9% zaposlenih čine radnici bošnja-
čke nacionalnosti, od kojih niko nije na inkovidećem
radnom mjestu. Tokom deset godina rada FAP je kao
žgla kucavica u privredi Pribora u potpunosti izbjevio
demografsku slike opštine, jer tako ne znamo.

7

biologavci nisu filaci nacionalne discriminacije kadrava.
Illustrativan je primjer takve politike prijem novoradne
snage, volontera raznih zanimanja, koji su bili isključivo
Srbi. Nedavno predstavio u Priboru, u kojem su Bošnjaci
zastupljeni u visokom procentu je ~~stvarno komunalna preduzeća~~
"USLUGA"

U JP "Informativni center," od 17 zaposlenih ~~članova~~
jedan novinar je Bošnjak. Nedavno predstavio u Priboru
u kojem su Bošnjaci zastupljeni u visokom procentu je
stvarno komunalna preduzeća "USLUGA". Najveći procent
zastupljenosti je na poslovima čistaca gradskih ulica.
Discriminacija kadrava je po nacionalnosti smrzi protutina je
u Priboru i poliklinici zaposlenja. Broj Bošnjaka koji je
proteklih deset godina zaposlen u rednim radovima je zanemarivo.

Discriminacija djece

Djece Bošnjaca koja se školjuju u vjerskom školskom mestu nisu
usdržano je pravo na dječji dodatak. Ovo pravo je usvojeno
nauvodnik 26og fuga što se školovanje ne edukuje po
srpskom obrazovnom programu. Te istih razloga prevoma

dječiji dodatak je usdržano i učenici su Bošnjačke
nacionalnosti koji se školjuju u Bosni i Hercegovini.

Nasuprotno tome djece iz opštine Rudo u
~~Bosni i Hercegovini~~ srpske nacionalnosti iz opštine Rudo u
Bosni i Hercegovini, koji su zaposleni u privredi Pribor
stiču pravo na dječiji dodatak iako su školjuju po
obrazovnom programu druge države.

Mediji

Od lokalnih medija u Priboru egzistiraju Radio i
Televizija Pribor. sve do s. oktobra 2000 godine on

P

mediji su bili u službi SPS-a, jut-9 i aktuelnog srpskog rezima. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ovi mediji su propagisali ratnu hrvatsku politiku i otvoreno pozivali srpske dobrovoљce u rat protiv Bošnjaka i Hrvata. Na ovim medijima se svakodnevno mogao čuti govor vržje i anti-bošnjačka hysterija. Urednačka politika Radio Prijedora je tokom poslednjih deset godina izazvala ogromne grožđe na bošnjačke nacionalnosti zbog ignorisanja izazova iz bošnjačke povijesne kulture i tradicije tako što je prilikom emitovanja muzičkih žica i vještina, izuzev emisija, da idu, bilo u sljedećem prevedila u izraze slike, ujek, foto, filmčići taj potrebitičkim da ~~ne~~ ne, plesne miti fekt narodnosti i plaćenih muzičkih žica nije u skladu sa srpskim kognitivnim jezikom. Radio i televizija Pribor nijednom prilikom za proteklih deset godina nije posjetio područje kidnapovanih Bošnjaka niti je snimljen i jedan reportaža o spašenju i opuštanju dobrovola Bošnjaka. Ignorirajući sve zločine počinjene nad Bošnjacima, Radio Pribor je odlazio da emituje i saopštenja za javnost stranke demokratske akcije fundžića povodom obasiranja uspomena na tragične zločine, kao što je ofrica 18 Bošnjaka iz Šeherima, pod motom da ova stranka nije legalna, jer je po izjavu urednika informativnog programa "Drogane ljezene" Radio Pribor dobio informaciju od opštinskeg inspektora i Arhivatelice Mirkovićevići Kladi Šljuge, da je predsjednik stranke demokratske akcije Ratko Šeherić.

Od 5. oktobra 2000-te godine ~~1999~~ i sujene ~~2000~~ totalitarnog režima Slobodana Miloševića i 19. februara 2002-e godine kada je u Priboru formiran režim SPS-a i jut-9 i uvedena Primurdžijska uprava, u priborskim lokalnim medijima

neva bitnih promjena, jer su programi i profil sani edukativnjem i spiske i pravoslavne kulturne tradicije, dok se o muslimanima može čuti i vidjeti u eksplicitnom prilog fano povodom božićnih svečanosti.



Policjske represije

Policjski fakultet u opštini Prijedor je skoro jedino učionica u kojoj je osim dvojice Bošnjaka bilo ostalo tri lice. Tako da u 2001. godine smijerom je načelnik OUP-a i pomenovani novi, dok je struktura ostalog sastava ostala nepromjenjena.

Policjske represije nad bošnjačkim stanovništvom su posebno bile izražene u periodu od 1992 do jula 1996. godine.

Policjska zastreljavačka su u tom periodu smrta ~~zastreljani~~
~~učinjali~~ jedan o preduvih podsticaju na nefavorable bošnjačkoj stanovništvo. Ne postoji tečna evidencija o broju privodenja i maličenja Bošnjaka u prostorijama OUP-a, jer je u dečas u 1992-og godini dominantni strah kod građana u pogledu davanje izjave o postupcima policijaca. U jednoj izvještaji Helsinskih odbora za ljudska prava u Sarajevu navedeno je brojka od 70 slučajeva privodenja i maličenja Bošnjaka u zgradbi OUP-a, ali ovaj izvještaj ne pruža uverljive dokaze o svojim malačima, jer Helsinski odbor nije tu problematiku istraživao na terenu. Prema procjeni predsjednika Sarajevačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji su i sami bili izloženi policajskoj represiji, broj kršenja osnovnih ljudskih prava od strane policije je deloko veći. Policija se nije libila ni od ponizavanja ljudskog častozemstva. To se može ilustrirati na slučaju Halilović od 13. septembra 1992. godine kada je u selu Šestevci prilikom pretresa kuće policijski veznik brata i sestru ~~bez~~ bandjera na seoskom putu.

Policija je sprečavala davanje humanitarnе pomoći
refugijima u BiH, *izbjeglicima i Bošnjacima koji
su ostali na svojim objektima u pribojskim selima.
Poznat je slučaj sprečavanja davanja četiri vlasnika
humanitarnе pomoći u Pribor 29. januara 1993 godine i
zadnjem humanitarnе pomoći i vozila u selu Šestove
12. maja 1993 godine. Selo Šestove je poseban slučaj
za istraživanje policijske reprekse nad Bošnjacima,
jer ~~šta~~ selo je bosanska enklava na teritoriju Sandžaka
koja ne kojemu se načeleže institucije Srbije, a takođe
u godinama prije postizanja Dejtonskog sporazuma
reprekse nad Bošnjacima od premećivanja do edu-
zimajućeg legalnog oružja vršene su udržavene sa poli-
cijom, vojskom i paravojskom iz Republike Srpske.

Priborska policija je tokom proteklih godina bila u
funkciji sprečavanja povratka rođenih lica u svoju selu.
Slučaj je poznat slučaj od lipnja 1996 godine kada
je prilikom oključka slobodnih kuce i smrta u selu Kurv-
revici, policija pretukla muškarce i izložila ih
reznim vidovima ponizavanja i zastranjivanja.

S obzirom da u priborskom MUP-u, još uvek nisu
izvršene radikalne katoličke promjene, bašnjičko
stomovištvo još uvijek zazire od lica u policijskim
uniformama. ~~Pravosudje~~ Refleksi diskriminatorskog
činova policije prema Bošnjacima još uvijek su prisutni.
Uobičajeno je da policija, potpredstvom metropolita,
neglaženjem istice imena prekrinoca javnog reda
i mira, ~~te~~ koji su bošnjačke nacionalnosti ili je revno-
snije u životu uvođeni i kontroli vozila novopravak
registracije koja prolaze putem kroz opštine Pribor.

8/8

Ugrožavanje vjerskih sloboda ~~Skrivenje vjerskih objekata~~



Kao jedan od vidova ugrožavanja vjerskih prava i sloboda u Priboru je proteklih deset godina evidentirano više slučajeva iznenadnog vjerskog objekata. U maju 1992. godine Vojска Југославije je pucala u marmet Šćamije u Zabrovici.

Policija je na grub način uletila u Šćamije, tražeći novčano skriveno stvijeće. Na badnje veče 6. januara 1993. godine, prisutnici Bijelih orlova su polomili ~~zatvor~~ prozor na Šćamiju u Priboru i pokušeli da ubeće Grušku. Policija ih je prihvata i nakon pola sata pustila. Na ovu Šćamiju su od strane nepoznatih lica u 1992.-oj godini izvršene još dve napade. U prvom slučaju pokusaj pucanja iž pistofira drugom slučaju pokusaj komemoracije.

Vjerski objekat (Mektel) u selu Čmudak je opštećen i oskrnavljen tako što su komšije Šćamije nakon progona Bošnjaka ovoj objekat počeli koristiti kao stajnu za ovce. Šćamija u selu Batković je 8. februara 1993. opštećena a zatim ~~do~~ do temelja uništena sa velikom policijskom eksplozivom. U mjestu u selu Kukeljeti je tokom 1992. i 1993. godine bile uperene topovske cijevi iz pravca hidroelektarane "Potpeć".

U novom dijelu grada na Zeniću koje je pripadalo čitavom rimanskom degradatu je nova crkva a istovremeno Scarpina opština Pribor je odbrila zemlju u pismenoj formi više od neos vjersko za izgradnjom Šćamije. 14. marta 1995. godine oskrnavljeno je ~~grob~~ muslimanskog groblja u Priboru kogom prilikom je polomljeno pet međugrobnih spomenika. Oskrnavljeno su grobli u selu Kokurović, Dragović, Šiverin a godine i grobli u selu Vaskovima.

U ovoj navrata je omelan vjerski obred Šćamije, tako što su lica i pice međusobno uhićeni pucala iz automatskog oružja i zastreljivala vjerske obrede, ali je spriječeno da se Šćamija transportuje u selo Žaostro.

Pribor
marta 1995. - 1...

*Član funkcijskog odbora za
štetičnu funkciju prava i sloboda